

<i>Naziv predmeta:</i>	<b>Organizacija i arhitektura računara II</b>			
------------------------	---	--	--	--

Šifra predmeta	Status predmeta	Semestar	Broj ECTS kredita	Fond časova
131106084	Obavezni	I	6	3+1+0

**Studijski programi za koje se organizuje :**

Postdiplomske specijalističke studije Elektrotehnike, MSc studije Elektrotehnike, Studijski program Računari

**Uslovjenost drugim predmetima:** Poželjno je da student ima položene ispite iz predmeta »Osnovi računarstva I«, »Digitalna elektronika« i »Organizacija i arhitektura računara I« sa Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici ili, ukoliko student dolazi sa drugog fakulteta/univerziteta, iz predmeta koji u obimu od najmanje 75% odgovaraju prethodno navedenim predmetima.

**Ciljevi izučavanja predmeta:**

Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa organizacijom i projektovanjem modernog računarskog sistema kroz projektovanje posebnog MIPS računarskog sistema. Neophodna znanja student usvaja dizajniranjem skupa naredbi kojima se omogućava potpuno funkcionisanje računarskog sistema.

**Ime i prezime nastavnika i saradnika:**

Prof. dr Veselin N. IVANOVIĆ - nastavnik, Doc. dr Nevena RADOVIĆ - saradnik

**Metod nastave i savladanja gradiva:** Predavanja, računske vježbe i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Savladavanje gradiva na časuu kroz uzimanje učešća u nastavnom procesu, samostalna priprema djeleva nastavnog procesa kod kuće i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.

**Sadržaj predmeta:**

Pripremne nedelje	Priprema i upis semestra
I nedelja	Pojednostavljenje kontrolne jedinice procesora mikroprogramiranjem;
II nedelja	Pipelining – Uvodna razmatranja;
III nedelja	Data hazards, Stalls, Forwarding;
IV nedelja	Performanse pipeline-ovanih sistema;
V nedelja	<b>I kolokvijum (samostalno izvođenje djeleva nastavnih disciplina):</b>
VI nedelja	Hijararhija memorije i njena eksploracija u cilju povećanja performansi računara;
VII nedelja	Virtualna memorija i keš memorija;
VIII nedelja	Ulazno/izlazni uređaji;
IX nedelja	Magistrale, povezivanje ulazno/izlaznih uređaja i memorije;
X nedelja	Komunikacija ulazno/izlaznih uređaja sa memorijom, procesorom i operativnim sistemom;
XI nedelja	<b>II kolokvijum (samostalno izvođenje djeleva nastavnih disciplina)</b>
XII nedelja	Paralelno procesiranje - Uvodna razmatranja;
XIII nedelja	SIMD i SIMD kompjuteri;
XIV nedelja	MIMD povezani magistralom i umrezeni SIMD;
XV nedelja	<i>Predaja seminarских radova</i>
Završna nedelja	Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedelja	Dopunska nastava i poravni ispitni rok

**OPTEREĆENJE STUDENATA**

<u>Nedeljno</u>	<u>U toku semestra</u>
<b>6 kredita x 40/30 = 8 sati</b>	<b>Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati</b> Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) <b>2 x (8 sati) = 16 sati</b>
<b>Struktura:</b> 3 sata predavanja 1 sat računskih vježbi 4 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije	<b>Ukupno opterećenje za predmet 6.0x30 = 180 sati</b> <b>Dopunski rad</b> za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) <b>Struktura opterećenja:</b> 128 sati (Nastava)+16 sati (Priprema)+36 sati (Dopunski rad)

Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju sve domaće zadatke i rade obe kolokvijuma

<b>Literatura:</b>	J.L. Hennessy and D.A. Patterson, <i>Computer architecture, a quantitative approach</i> , Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo, California, 2003. D.A. Paterson, J.L. Hennessy, <i>Computer organization &amp; Design, The hardware/Software interface</i> , Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo, California, 1994.
--------------------	---

**Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:**

- Prisustvo nastavi i učestvovanje u nastavnom procesu – 20 poena (po 2 poena za 10 slučajno odabranih časova tokom izvođenja nastave),
- Aktivnost tokom nastavnog procesa (učestvovanje u nastavi kroz postavljanje konstruktivnih pitanja i predloga) – 15 poena,
- Izvođenje pojedinih djeleva nastavnih disciplina – 35 poena,
- Seminarski rad, koji može biti radjen u grupi – 30 poena

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

**Posebnu naznaku za predmet:** Nastava (P+V) se izvodi za grupu od oko 60 studenata

U slučaju da je to potrebno nastava se može izvoditi i na engleskom jeziku.

**Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:** Prof. Dr Veselin N. Ivanović

**Napomena:** -.